



## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

Sinterovanje metalnih prahova i keramike

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:****3. Ciklus studija:** 3**4. Bodovna vrijednost ECTS:** 8**5. Status nastavnog predmeta:**

Obavezni       Izborni

**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:****7. Ograničenja pristupa:****8. Trajanje / semestar:** 1     2**9. Sedmični broj kontakt sati:**

1
0
0

9.1. Predavanja:

9.2. Auditorne vježbe:

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

**10. Fakultet:**

Mašinski fakultet

**11. Odsjek / Studijski program:**

Proizvodne tehnologije/Doktorski studij iz područja mašinstva

**12. Odgovorni nastavnik:**

Dr.sc. Samir Butković, Vanredni profesor

**13. E-mail nastavnika:**

samir.butkovic@untz.ba

**14. Web stranica:**

<http://mf.untz.ba/>

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Sticanje općih i posebnih znanja iz teorije sinterovanja te proizvodnje i kontrole sinterovanih dijelova. Također, cilj predmeta jest i analiza sinterabilnosti pojedinih metalnih i keramičkih prahova, kao i detaljno upoznavanje sa specifičnostima i primjenom sinterovanih (P/M) dijelova.

**16. Ishodi učenja:**

Nakon uspješnog završetka ovog predmeta, student će biti u stanju da:

1. Rješava veoma specifične praktične zadatke iz tehnologije sinterovanja,
2. Osmišljava eksperimente za iznalaženje optimalnih uslova sinterovanja,
3. Samostalno istražuje, analizira i postavlja teorije vezane za proces sinterovanja postojećih, kao i novih materijala,
4. Koristi prednosti tehnologije sinterovanja u odnosu na druge tehnologije u proizvodnji dijelova od teško obradivih materijala.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Proizvodnja prahova,

Karakterizacija i primjena.

Metode presanja.

Metode sinterovanja.

Difuzioni procesi tokom sinterovanja.

Atmosfere i peći za sinterovanje.

Sinterabilnost materijala.

Sinterovanje metalnih materijala.

Sinterovanje keramike.

Ispitivanje dijelova nakon procesa sinterovanja.

Tehnologije naknadne obrade i primjena sinterovanih dijelova.

**18. Metode učenja:**

- Predavanja uz aktivno učešće i diskusije studenata;

**19. Objasnjenje o provjeri znanja:**

Aktivnost na predavanjima i vježbama,  
Seminarski rad/zadaće,  
Usmena odbrana seminarског rada

Provjere znanja priznaju se kao kumulativni ispit ukoliko je postignuti rezultat pozitivan nakon svake pojedinačne provjere i iznosi najmanje 50% ukupno predviđenog i/ili traženog znanja i vještina. Da bi student položio predmet mora ostvariti minimalno 54 kumulativna boda.

**20. Težinski faktor provjere:**

Ocenjivanje će biti vršeno na osnovu sljedećih aktivnosti:

• Aktivno učešće tokom izvođenja nastave	15 bodova
• Seminarski rad	30 bodova
• Usmeni ispit	55 bodova
ukupno	100 bodova

**21. Osnovna literatura:**

- [1] ASM Handbook: „Powder Metal Technologies and Applications“, Volume 7, 1998.  
[2] Randall M. German: „Sintering theory and practice“, New York, 1996.

**22. Internet web reference:****23. U primjeni od akademske godine:**

2012/13

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**